



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)

LEPHEPHE LA PELE (P1)

NOFEMERE 2011

MEMORANTAMO

LIMPOPO

MEPUTSO: 120

Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 8.

KAROLO YA A: TEKATHLAGONYO

POTŠIŠO 1

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 1.1 | 1.1.1 | Go tsenela phadišano./Go thopa sefoka sa bomasebotsana. | (2) |
| | 1.1.2 | Sefoka sa masebotsana wa Afrika-Borwa. | (1) |
| | 1.1.3 | <ul style="list-style-type: none">• Mmagwe• Mna Nelson Mandela | (2) |
| | 1.1.4 | Ga se a kgetha dilo tše di tlogo dira gore batho ba mo lebelele. | (2) |
| | 1.1.5 | Mothofatšo. Phenyo e filwe dika tša motho, ya bula lemati. | (2) |
| | 1.1.6 | Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapania. Mohlala:
<ul style="list-style-type: none">• O hlohleletša batho go thuša setšhaba go betlela bafsa bokamoso.• O hlohleletša batho go rata thuto. | (4) |
| | 1.1.7 | Aowa, le bašemanie ba hloka thušo./Pasari ke ya bohole go sa kgethollwe bong. | (2) |
| 1.2 | 1.2.1 | Barutiši ba otla ngwana.
Batswadi ba kgopela tshwarelo.
Boramolao ba thibela go otlwa ga bana dikolong. | (3) |
| | 1.2.2 | Morutiši a ka swarwa./A ka rakwa mošomong./Moithuti a ka gobatšwa. | (2) |
| | 1.2.3 | NNETE | (1) |
| | 1.2.4 | Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapania. Mohlala:

Go hlohleletša bana mabapi le thuto./Go fa bana melao ya go kwagala./Barutiši le baithuti ba swanetše go šoma ka mafolofolo le botshepegi. | (2) |
| | 1.2.5 | Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapania. Mohlala:

O fetša a palelwa ke sekolo./Ga a kwešiše./O dula a tšhogile./
O hloka lethabo le boitshepo. | (2) |
| | 1.2.6 | Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapania. Mohlala:

Nka kgopela tshwarelo le go mo tshepiša gore nka se sa boeletša. | (2) |

- 1.2.7 Balekwa ba tla tšweletša dikarabo tša go fapanā. Mohlala:
Ee. Batswadi ke bona ba swanetšego go ruta bana ba bona molao
go tloga ka gae./Thuto ya pele ke ya ka gae./Ke bona ba nago le
maatla le maswanedi a go kgala.

Aowa.

- (a) Maikarabelo ke a batho ka moka bao e lego bakgathatema
thutong.
(b) Barutiši le bona ba na le seabe thutong./Kgodisong ya bana,
bj.bj.

(3)

PALOMOKA YA KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B: KAKARETŠO

POTŠIŠO 2

- Kakaretšo e ka akaretša dintlha tše di latelago:
 - Bosenyi bja go kgaola mathale a mohlakase.
 - Maokelo, ditimela le dithuto di a amega.
 - Ba Eskom ba tlie ka maano a go fahloša setšhaba.
 - Ba Kgoro ya Sephodisa le bona ba sware bao ba dirago bosenyi.
 - Setšhaba se lapile, se nyaka mmušo o tšeа magato mabapi le bosenyi.
 - Mmaraka woo o rekago mathale a go utswiwa o swanetše go tswalelwā.
- (Dintlha tša maleba di amogelwe)

Go swaya kakaretšo:

Kakaretšo e swanetše go swaiwa ka tsela ye:

- **Kabo ya meputso:**
 - Meputso e 7 go dintlha tše 7 (aba moputso o tee go ntlha e tee)
 - Meputso e 3 go polelo.
 - Palomoka ya meputso: 10
- **Kabo ya meputso go polelo:**
 - Dintlha tše di nepagetšego 1-3: aba moputso o tee (1)
 - Dintlha tše di nepagetšego tše 4-5: aba meputso ye mebedi (2)
 - Dintlha tše di nepagetšego tše 6-7: aba meputso ye meraro (3)

Ela hloko: Karabo e ka tšwelela ka dintlha goba ka mafoko ao a kwalago

- **Sebopego:**

Le ge kakaretšo e tšweleditšwe ka sebopego sa go fošagala, e swanetše gore e swaiwe.
- **Palo ya mantšu:**
 - Baswai ba swanetše go kgonthiša palo ya mantšu ao a dirišitšwego.
 - O se ke wa fokotša meputso ya balekwa ge ba se ba laetša palo ya mantšu ao a dirišitšwego goba ge palo yeo e laeditšwego e se ya

nepagala.

- Ge mantšu a feta palo ye e nyakegago, bala mantšu a mahlano fela ka godimo ga palo yeo gomme o tlogele a mangwe ao a fetilego bogomo.
- Dikakaretšo tše dikopana tše di nago le dintlha ka moka tše di nyakegago **ga se tša swanelo** dikotlo.

PALOMOKA YA KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: THUTAPOLELO LE TŠHOMIŠOPOLELO

POTŠIŠO 3

- | | | |
|-----|---|------|
| 3.1 | Leraka di sepetše bjang tša gago le Molobe? | (2) |
| 3.2 | Kgoši ga di boe. | (2) |
| 3.3 | Seriti sa motho se lotwa ke maitshwaro a mabotse. | (2) |
| 3.4 | Yena | (1) |
| | Wena | (1) |
| 3.5 | Mdi | (1) |
| 3.6 | Tše | (1) |
| | | [10] |

POTŠIŠO 4

- | | | |
|-----|---|------|
| 4.1 | 4.1.1 Sefatanaga – (b) Koloi | (1) |
| | 4.1.2 Bohlaswa – (c) Bošaedi | (1) |
| | 4.1.3 Mmila – (a) Tsela | (1) |
| 4.2 | <u>Hle</u> o se ke wa otlela o nwele madila. | (1) |
| 4.3 | Ke go swara bao ba otlelago ka lebelo la lephefo. | (2) |
| 4.4 | Sediri – batho
Tiro – otlela
Sedirwa – sefatanaga | (3) |
| 4.5 | Batho bao ba otlelago – baotledi. | (1) |
| | | [10] |

POTŠIŠO 5

- 5.1 (a) Ke lapile ke **šomile** diiri tše lesomepedi ka go latelana ba re re a hlaela ...
(b) Aowa, Lesiba, ga se **tshwanelo** seo. Etela ba Lefapha la **Bašomi** mabapi le diiri tše. O ka re mookamedi wa gago o a go tlaiša. (3)
- 5.2 (a) Motho wa mathomo o laetša maikutlo a kgakanego/tshwenyego. (1)
(b) Motho wa bobedi o tšweletša maikutlo a go tenega. (1)
- 5.3 5.3.1 (a) Khondomo (1)
(b) Modiro (1)
- 5.3.2 Go ya ka moo leswaopotšišo le le dirišitšwego ka gona,
(a) Ga go nyakege karabo. Ke potšišoretoriki.
(b) Karabo e a tsebjia. (2)
- 5.3.3 swarišitše (1)
- 5.3.4 (a) swarana (1)
(b) swarela (1)
(c) swarišiša (1)
- 5.3.5 Na lehono ga a itshole? (1)
- 5.3.6 Hee! (1)
- [15]

POTŠIŠO 6

- 6.1 6.1.1 Ee (1)
6.1.2 Ee (1)
- 6.2 Bona (1)
- 6.3 Basatšana
Hlogo ba-
Modu -satš-
Moselana -ana (3)
- 6.4 ga se (2)
- 6.5 Balekwa ba tla tšweletša maikutlo a go fapani. Mohlala:
Bobedi ba na le kgethollo mabapi le basadi. (2)
- [10]

POTŠIŠO 7

- | | | | |
|-----|-------|---|-----|
| 7.1 | 7.1.1 | Ka mokgwa wa tekatekanyo. | (2) |
| | 7.1.2 | yo mokopana | (1) |
| | 7.1.3 | bolo | (1) |
| | 7.1.4 | Ka Mokibelo | (1) |
| | 7.1.5 | Ge e le nna ke yo mokopanyana./Kopana kudu. | (1) |
| | 7.1.6 | Mošemane o swere kgwele ka diatleng./Mošemane o lebeletše kgwele. | (1) |
| 7.2 | 7.2.1 | Setimela (sa Gautrain). | (1) |
| | 7.2.2 | Banamedi ba setimela/ditimela. | (1) |
| | 7.2.3 | Go fokotša sephethepheth mebileng. | (2) |
| | 7.2.4 | Gore setimela se tloga kae sa fihla kae.
Dinako tša sona. | (2) |
| | 7.2.5 | Go gatelela kgopololo. | (2) |
- [15]**

PALOMOKA YA KAROLO YA C: **60**

KAROLO YA D: DINGWALO

DIKANEGELOKOPANA

POTŠIŠO 8: *KE BOPHELO – SJ Chokoe*

Potšišo e tee fela, 8.1 goba 8.2

8.1 **Masogana!**

SETSOPOLWA A

- | | | |
|-------|---|-----|
| 8.1.1 | Moroko o sentše lerato la Mosa le Maeko ka go nweša Mosa bjala.
A tšea borokgo bja gagwe a yo bo lahla ka ngwakong wa Sekobo.
Maeko ge a tsogetše go yo botšiša gore Mosa o reng a se a tla
mola ba kwanego, ke ge go tsena tatagoSekobo a swere borokgo
bjala Mosa, ya ba gore Mosa o letše ga Sekobo. | (2) |
| 8.1.2 | Segologolo: Mohlala: Mo go apeilwego bjala. | (3) |

- 8.1.3 Ke motho wa dikwero. Mohlala: O re 'Sekobo e tloga e le kgarebjana ya matswele a go ema.' (2)
- 8.1.4 (a) O tla kgotsofala.
(b) A nwa bjala kudu./E le setagwa. (2)
- 8.1.5 (a) Balwi ke baratani.
(b) Batho ba ka se bone dilo go swana ka mehla. (4)
- 8.1.6 - Pheteletšo
- Mothofatšo
- Tshwantšhanyo
(Kgetha tše pedi fela). (2)
- 8.1.7 E tšweletša dimelo tša baanegwa gabotse./Go tsebja maemo a baanegwa. (2)
- 8.1.8 (a) Ee - Sekobo ke sekobo ka nneta goba o befile kudu.
(b) Ee - Moroko ke setagwa. (3)
- [20]**

GOBA

8.2 Ke badimo

SETSOPOLWA A

- 8.2.1 - Wa go se botegele mosadi wa gagwe ka ge a mo tlogetše a ya go Sofi.
- Wa maaka ka ge a rile o ya kerekeng a eya go Sofi. (3)
- 8.2.2 Ya magaeng – Monna wa Mosione o meditšwe ke leswiswi.
Go be go se na mabone a mebileng. (3)
- 8.2.3 (i) O a mo gafiša./Ba ratana kudu
(ii) Ga ke sa mo rata. (4)
- 8.2.4 Go re utollela dimelo tša baanegwa. (2)
- 8.2.5 Go se botegele lenyalo la gago go kotsi.
Go ba le maitshwaro a mabe./O nyetše goba o nyetšwe ga se go loke. (2)
- 8.2.6 Diaparo tšela tša monna wa Mosione le tša Mmamaano di bego di kgobokane fase, Mmamaano o rile ba di rometšwe ke badimo.
Go forana ga baratani bao – ba gopola gore lerato leo la bofora ba le filwe ke badimo. (2)
- 8.2.7 Go laetša tše di tlogo direga. Mohlala: Tsopi o tlile ba be ba sa gopola gore a ka tla. (2)

- 8.2.8 Tsopi o boile Mmamaano a sa gopole, a robetše le monna wa Mosione. Mmamaano o ile ge a bula lebati, Monna wa Mosione a khuta tlhakeng ya ntlo. Ge Mmamaano a bolela le Tsopi, Monna wa Mosione a lapa, a hlabo mokgoši, a wela fase a tšhaba.
(E tee ya dintlha tše e tla amogelwa) (2)
[20]

PALOMOKA YA KAROLO YA D: 20
PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 120